

 Form PTO-1449 (Modified) JUL 23 2004 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE LIST OF REFERENCES CITED BY APPLICANT		ATTY DOCKET NO. 252122US2CONT		SERIAL NO. 10/830,064	
		APPLICANT Tetsuro MOTOYAMA, et al.			
		FILING DATE April 23, 2004		GROUP 2141	
<b>U.S. PATENT DOCUMENTS</b>					
EXAMINER INITIAL		DOCUMENT NUMBER	DATE	NAME	CLASS
/TD/	AA	5,412,779	05-02-95	MOTOYAMA	
	AB	5,537,554	07-16-96	MOTOYAMA	
	AC	5,819,110	10-16-98	MOTOYAMA	
	AD	5,544,289	08-06-96	MOTOYAMA	
	AE	5,818,603	10-06-98	MOTOYAMA	
	AF	5,568,618	10-22-96	MOTOYAMA	
	AG	5,774,678	06-30-98	MOTOYAMA	
	AH	5,909,493	06-01-99	MOTOYAMA	
	AI	5,887,216	03-23-99	MOTOYAMA	
	AJ	6,330,628	12-11-01	MOTOYAMA	
	AK	6,631,247	10-07-03	MOTOYAMA ET AL.	
	AL	6,581,092	06-17-03	MOTOYAMA ET AL.	
/TD/	AM	6,662,225	12-09-03	MOTOYAMA ET AL.	
	AN				
<b>FOREIGN PATENT DOCUMENTS</b>					
		DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	TRANSLATION YES      NO
	AO				
	AP				
	AQ				
	AR				
	AS				
	AT				
	AU				
	AV				
<b>OTHER REFERENCES (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, etc.)</b>					
	AW				
	AX				
	AY				
	AZ				<input type="checkbox"/> Additional References sheet(s) attached
Examiner /Thomas Dailey/				Date Considered	12/18/2008
*Examiner: Initial if reference is considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.					



**LIST OF RELATED CASES**

/TD/

Docket Number	Serial or Patent Number	Filing or Issue Date	Inventor/ Applicant	
5244-0024-37 FWC 1	5,412,779	05/02/95	MOTOYAMA	
5244-0026-37 CONT	5,537,554	07/16/96	MOTOYAMA	
5244-0027-37	5,819,110	10/16/98	MOTOYAMA	
5244-0029-37 CONT	5,544,289	08/06/96	MOTOYAMA	
5244-0031-2	5,818,603	10/06/98	MOTOYAMA	
5244-0032-37 CONT	5,568,618	10/22/96	MOTOYAMA	
5244-0042-2X CONT	5,774,678	06/30/98	MOTOYAMA	
5244-0047-2X	5,909,493	06/01/99	MOTOYAMA	
5244-0050-2X	5,887,216	03/23/99	MOTOYAMA	
5244-0051-2X DIV	08/738,659	10/30/96	MOTOYAMA	
5244-0052-2X DIV	08/738,461	10/30/96	MOTOYAMA	
5244-0054-2X	08/883,492	06/26/97	MOTOYAMA	
5244-0062-2X DIV	6,330,628	12/11/01	MOTOYAMA	
5244-0082-2X DIV	09/108,705	07/01/98	MOTOYAMA	
5244-0083-2X DIV	09/107,989	07/01/98	MOTOYAMA	
5244-0084-2X	09/192,583	11/17/98	MOTOYAMA	
5244-0092-2	09/311,148	05/13/99	MOTOYAMA et al.	
5244-0093-2	6,631,247	10/07/03	MOTOYAMA et al.	
5244-0094-2	6,581,092	06/17/03	MOTOYAMA et al.	
5244-0099-2X	09/393,677	09/10/99	MOTOYAMA et al.	
/TD/	5244-0104-2X	09/440,692	11/16/99	MOTOYAMA et al.

\*Present Application; listed for information  
JJM/KMB/akh

ALL REFERENCES CONSIDERED EXCEPT WHERE LINED THROUGH. /TD/

/TD/	5244-0105-2X	6,662,225	12/09/03	MOTOYAMA et al.
↓	5244-0106-2X	09/440,646	11/16/99	MOTOYAMA et al.
	5244-0108-2	09/440,693	11/16/99	FONG et al.
	5244-0109-2	09/440,645	11/16/99	FONG et al.
	5244-0114-2	09/520,368	03/07/00	MOTOYAMA et al.
	5244-0117-2X CONT	09/457,669	12/09/99	MOTOYAMA
	5244-0119-2	09/453,877	02/04/00	MOTOYAMA
/TD/	252122US2 CONT*	10/830,064	04/23/04	MOTOYAMA et al.

\*Present Application; listed for information

JIM/KMB/akh

55M/RMB/akii

ALL REFERENCES CONSIDERED EXCEPT WHERE LINED THROUGH. /D/